

STANDARDIZOVANI INFORMACIONI LIST

1. Vrsta usluge	SLOBODNA ŠTEDNJA SA REPREZENTATIVNIM PRIMJEROM
2. Naziv i adresa banke	NAŠA BANKA A.D. BANJA LUKA, Ul. Ivana Franje Jukića br. 1. Banja Luka
3. Datum važenja	Važi od 31.01.2024.godine
4. Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja	

Iznos: Minimalni ulog u vrijednosti od 1.000,00 KM, maksimalna vrijednost uloga bez ograničenja.

Valuta: KM i EUR

Uslovi korištenja:

- Minimalni početni ulog je 1.000,00 KM, odnosno 511,29 EUR. Deponent može dodatno ulagati kao i povlačiti sredstva u toku perioda oročenja pod uslovom da stanje na računu nakon svake isplate bude jednako ili više od 1.000,00 KM, odnosno 511,29 EUR pri čemu će se na ostatak novčanih sredstava obračunavati ugovorena kamatna stopa.
- Ukoliko Deponent prije isteka perioda oročenja podigne sredstva, tako da stanje na računu bude u manjem iznosu od utvrđenog minimuma, Banka će na sva sredstva za ostvareni period oročenja obračunati i isplatiti kamatu po kamatnoj stopi za štedne uloge po viđenju po fiksnoj kamatnoj stopi od 0,00% na godišnjem nivou.
- U slučaju automatskog produženja oročenja novčanog depozita, Banka je dužna da najkasnije 7 dana prije isteka roka oročenja Deponenta obavijesti pismenim putem o roku na koji se produžava ugovor o novčanom depozitu i novoj kamatnoj stopi, a Deponent ima pravo da ugovor raskine najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema tog obavještenja, i to bez naknade i uz kamatu ugovorenu za istekli oročeni period.
- Ostali detaljni uslovi korištenja štednih računa dati su u Opštim uslovima poslovanja sa fizičkim licima.

5. Trajanje ugovora

Na period od 13, 24 i 36 mjeseci

6. Visina i promjenljivost nominalne kamatne stope i elemente na osnovu kojih se određuje ugovorena promjenljiva nominalna kamatna stopa, njihovu visinu u vrijeme zaključenja ugovora, periode u kojima će se mijenjati i način izmjene, kao i fiksni element ako je ugovoren

Nominalna kamatna stopa za uloge u valuti KM i EUR

Rb.	Slobodna štednja u KM i EUR	Kamatna stopa
1.	na 13 mjeseci	0,85%
2.	na 24 mjeseca	2,01%
3.	na 36 mjeseci	2,21%

Kamatna stopa na depozite po viđenju u KM i EUR iznosi 0,00%

- Obračun se vrši po fiksnoj kamatnoj stopi (gore navedenoj) i to primjenom konformne metode.
- Kamata se obračunava mjesečno, a isplata kamate se vrši po isteku perioda oročenja.

7. Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu se isplati, prikazan preko reprezentativnog primjera u kojem su naznačeni svi elementi korišćeni u obračunu te stope (sa reprezentativnim primjerom)

Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi za dati period oročenja i vrijednost uloga.

8. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima dospijevaju (mjesečno, tromjesečno i drugo)

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

9. Naknade i troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije uplata i povlačenja sredstava, izuzev ako to otvaranje računa nije samo ponuđena opcija, zajedno sa troškovima korištenja određenog sredstva otplate, kako za transakcije plaćanja tako i za povlačenja sredstava, te sve druge naknade i troškove koji proizilaze iz ugovora uz određenje da li su fiksni ili promjenljivi i uslovi pod kojima se mogu mijenjati

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

10. Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

11. Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

12. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

13. Upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja i izmirenja obaveza

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

14. Instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza sa informacijom o redoslijedu i načinu izmiranja obaveza iz instrumenata obezbjeđenja

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

15. Pravo korisnika na odustajanje od ugovora, uslove i način odustajanja, kao i visinu troškova u vezi s tim

Deponent može raskinuti Ugovor prije isteka perioda oročenja, u skladu sa sljedećim uslovima:

- a) Deponent može raskinuti Ugovor o oročenom depozitu prije isteka ugovorenog perioda oročenja ako pisanim putem otkaže Ugovor o depozitu 32 dana prije (prijevremenog) raskida oročenog depozita.

U slučaju prijevremenog raskida Ugovora, Banka obračunava i isplaćuje kamatu po kamatnoj stopi na depozit po viđenju koja je na snazi na dan raskida Ugovora (u daljem tekstu: Kamatna stopa na depozit po viđenju).

- b) Banka može samo u izuzetnim slučajevima odobriti raskid Ugovora uz otkazni rok u trajanju od najmanje 1 dan po zahtjevu Deponenta i uz navođenje razloga prijevremenog raskida. Uz pisani zahtjev, Deponent je dužan priložiti i adekvatnu dokumentaciju. Pod izuzetnim slučajevima se smatraju nepredviđene okolnosti usljed kojih Deponent ima potrebu za prijevremenim raskidom oročenog depozita.

Nepredviđene okolnosti za raskid se smatraju okolnosti koje Deponent nije mogao da predvidi u momentu zaključenja Ugovora npr: smrt užeg člana porodice, iznenadna bolest Deponenta ili užeg člana porodice, tjelesne povrede Deponenta ili člana porodice Deponenta, nezgode izazvane prirodnom silom (zemljotres, požar, poplava), vanredno školovanje, trajno iseljenje iz zemlje, prestanak radnog odnosa, smanjenje redovnog mjesečnog primanja, kupovina pokretne ili nepokretne nekretnine i drugi nepredviđeni događaji usljed kojih Deponent ima potrebu za povlačenjem sredstava, koje može adekvatno dokazati i koje će Banka razmotriti i ocijeniti da li mogu biti nepredviđeni događaji.

16. Pravo korisnika na prijevremenu otplatu kredita i pravo banke na naknadu, kao i visinu te naknade

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

17. Pravo korisnika da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu

Deponent ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrtu Ugovora radi razmatranja izvan prostorija Banke u periodu od 7 dana od momenta predaje nacrtu Ugovora, odnosno ponude.

18. Pravo korisnika da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti besplatno dobije obavještenje o rezultatima uvida u baze podataka

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

19. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi

Ponuda važi 7 dana od dana preuzimanja informacionog lista.

20. Uslovi polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi zatvaranja kredita novčanim depozitom

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

21. Ostale informacije o proizvodu

Visina i način isplate iznosa osiguranog depozita, prikladni depozit i isključeni depoziti

- Depozit na računu je osiguran u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita u bankama BiH i Odlukom o iznosu pokrića osiguranih prikladnih depozita, koji na dan zaključenja ugovora iznosi 70.000,00 KM.
- Prikladni depozit je ukupan iznos svih sredstava koji rezultiraju iz depozita, štednih računa ili sertifikata banke koje je Deponent deponovao u banci članici umanjeno za isključenja predviđena Zakonom o osiguranju depozita u bankama BiH.
- Prikladni depoziti ne uključuju sljedeća sredstva:
 - a) depoziti za koje je odlukom suda utvrđeno da su stečeni protivzakonitim radnjama i koji nisu predmet dalje žalbe;
 - b) depoziti koji se drže na računima čiji naziv nije transparentan u smislu vlasništva ili nenominirani depoziti;
 - c) depoziti koji se čuvaju u sefovima banaka;
 - d) depoziti koji se čuvaju u aranžmanu pohranjivanja s bankom, osim namjenskih depozita;
 - e) depoziti drugih domaćih ili stranih banaka koje drže u svoje ime i za svoj račun;
 - f) depoziti domaćih ili stranih vladinih organa;
 - g) depoziti domaćih i stranih osiguravajućih društava;
 - h) depoziti domaćih i stranih organa za kolektivna ulaganja;
 - i) depoziti domaćih i stranih penzionih fondova koji se ne smatraju vladinim organima;
 - j) depoziti lica u posebnom odnosu s bankom kako je definisano entitetskim zakonima o bankama;
 - k)

depoziti kompanija iste grupe kao i banka članica; l) depoziti koje je Deponent stekao od iste banke članice prema stopama ili drugim finansijskim ustupcima koji su mogli doprinijeti ugrožavanju finansijskog stanja banke članice; m) depoziti preduzeća koja mogu biti isključena iz pokrića osiguranja nekim posebnim zakonom ili vladinim uputstvom; n) dugovni vrijednosni papiri koje je izdala banka članica i sve druge obaveze banke članice koje proizilaze iz takvih akceptnih naloga i mjenica; o) depoziti mikrokreditnih organizacija.

Potrebna dokumentacija

Kopija ličnog identifikacionog dokumenta (lična karta ili pasoš) i Zahtjev koja se dobija na šalteru Banke.

REPREZENTATIVNI PRIMJER

SLOBODNA ŠTEDNJA U KM NA 36 MJESECI	
Valuta	KM
Početni iznos štednog uloga	5.000,00
Dodatno ulaganje 01.07.2024.	1.000,00
Trajanje ugovora	36 mjeseci
KAMATNA STOPA	
Nominalna kamatna stopa godišnje	2,21%
Efektivna kamatna stopa	2,21%
Promjenljivost nominalne kamatne stope i efektivna kamatna stopa	Fiksna kamatna stopa Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi
Metod obračuna kamate	Konformni
Periodičnost obračuna kamate	Kamata se obračunava mjesečno i isplaćuje po isteku perioda oročenja
Ukupan iznos koji se isplaćuje Deponentu na kraju perioda oročenja	6.383,86 (Iznos uloga uvećan za kamatu za period oročenja)
NAKNADE I TROŠKOVI	
Otvaranje računa	Bez naknade
Vođenje računa	Bez naknade
Gašenje računa	Bez naknade
Raskid ugovora	Bez naknade

☒ Deponent ne zahtjeva Nacrt Ugovora

☐ Deponent zahtijeva Nacrt Ugovora i potvrđuje da mu je isti uručen

Datum preuzimanja informacionog lista: _____

Potpis Deponenta kojim se potvrđuje prijem informacionog lista: _____